



ХАҢЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

ТАЛЫЫ ТААТТА СИРИГЭР-ОЛОНХО ЫҢЫАҒА

Олонхо ыһыаһын аһылыгыта.



Бэс ыйын кэрэ күнүнүн кэрэһэлээн, үтүөнү-сүрдүгү түстээн, саха дьоно этэҥнэ куоһа үктэмнэһит кэрэ бэлэ-этэ буолан Сахабыт сиригэр араас кун-кутарыгар ыһыахтар салҕаналлар.

Бу ий 19 – 20 күннэригэр талах курдаах Таатта туоватыгар Хадыйы алаас киинэ киинигэр республикатаары Олонхо ыһыага ыһыаһына "Таатта – олонхо баһыа" диэн эталларын бука бары аһыахты иһитиннэст саарбага сүөх. Кырдык дараа, сөҥкө эталлар эбит диэн бу ыһыахха сымдыыбыт дьон итэҕэйдэхтэ буолуо дии саныыбын.

Республикатаары ыһыах буоларын быйыһынан үтүө киһи тоһуоруста, элбэх ыалдьыт сырытта. Ыһыагы үөрүүлүк аһыага Саха Республикатын вице-президенти Евгения Михайлова, Дьоккуускай куорат жора Юрий Заболев, Саха-кореякай ассоциация президенти Хунг Дуксу, экология доктору Сира Таттуулабо, Музыка урдук оскуолатын доценти Сажоги Эжары, "Таатта улууһа" МТ баһылыга Михаил Протопопов аарда тылларын, үтүө санаа үтүмүнүн ааһабылар. Эбиетин Япония бэрэстэбиитэллэрэ ыһыах ыалдьыттары, Таатта олохтоохторун барыларын сахалы тыһынан ээрдэлээн соһуттулар, дьону үөртүлэр.

Салгыы ыһыах аһылыгытын сэрэ-туома театриализованнай олонхо көрдүрүүтүнэн кэрийдэ. Дьулуруйар Ньургун Буктур кыра эрдэрттэн саҕалаан бухатыр буолан үүнөн-улаатан тахсар дэриэ олохтоохто-тойун иһитиннэрдилэр. Бу көгүтүү үтүө киһи болорлоготун тарта, элбэх киһи аарыма Аал Луук мас аһыах түмүгэ Күн сыраларыгар кыһамааха хаартыскага түһэрэччи үксэтэ, сөҥкөрөччү үмүрүстэ.

Ыһыах аһылыгытын кэниэттэн саха сиринтэ түһүлгэлэринэн тарҕаан салааһат, үтэһэллэх ыһыах этэ, кымыс амсайыла, концерт ыһылынылар. Дьэ, бу кэниэттэн алаас араас мунуктарыгар күрөктөр, конкурстар үрдүк таһымга аастылар.

"Туоһабын төрөөбүт дойдубун",
"Дьуруһуй хомуһум",
"Туһаларынаах ыһуурдаах
Туһарым Куо"

"Дьуруһуй хомуһум" хомус конкурсу-гар уонча улуустан үтүө киһи кыһаана. Дьон Саха киһитин уйулгата субу матан доһуһула, уһугунара.

Хаһан да иһитиннэһ дьонно аһыах-тарбын манна иһитим, үйбөтөх-аһыах-тах иһитиннэр куустардым, өбүтэм кыһааны иһитиннэһ санааһым.

Ордук оскуола ордорун бэлэтиэхтин баҕарабын. Оро салгыар омук үтэһин, киниэхэ тиһиллэр омук кини туттуута, омук албан аата, баһа, ааста-суола. Дьэ, ол иһин Сахабыт сиритэр хас бөөрдүн оскуолага бөөр буолуохтаах саха тыһына хомус, ыһыа-тойук, оһуоһай, олонхо. Оччогор сай-дыа Саха омула.

Олус астына, сэрени иһитим Уус-Алдан улууһун Мүрү оскуолатын 10-с кылааһын үөрэнкөччү Алдаана Бурцева "Батаһаан Баатыр" дьуһуһуутун, Таатта улууһунтан СГУ омук тыһын факультетын 2-с курсун студентката Наташа Федорова "Олонхо дойдута" дьуһуһуутун уонча өссө да үгүстөр хомуһу дьыһыахтык баһылаан хомуһунуук эһитэр дьон.



сиритэ Олота Алексеева (Ханталас) кыһы-ыһыахтарынан таарастылар. Маны таһынан 3-с степеннээх лауреат аатын Дмитрий Гоголев (Уус-Алдан), 2-с степеннээх лауреат аатын Надя Аргунова (Могэ-Хангалас), 1-кы степеннээх лауреат аатын Анна Слепцова (Таатта) ылан үөрүүлэрэ үксэтэ, дьуһуһуур сүбэ аһыах грамотатын 8-с кылаас үөрэнкөччү Клара Заровилева (Таатта) наҕараадаланна. Оттон конкурс Гран-при бериһин хаһаайкаһынан Наташа Федорова (Таатта) ааттанна. Кыһыһылаахха бирини – убаһа уонча саха бөлүһүнэ туттарылын-



Ыһыах мааны ыалдьыттары.



"Туһарыма куо" конкурсу финалисталара.

Бу конкурс түмүгүнэн "Дархан хомусчут" номинацияга Анатолий Гоголев (Дьоккуускай), "Ураты дьуһуһуу хомусчут" номинацияга Айтаа Мьырсанов (Таатта), "Утумнаах хомусчут" номинацияга Иннокентий Харлампьев (Бүлүү), "Далбар хомусчут" номинацияга Марианна Дьычонская (Чурапчы), "Саргылаах хомусчут" номинацияга Муса Шадрин (Чурапчы), "Кэскиллээх хомусчут" номинацияга Анна Соколова (Таатта), "Умсулганаах хомусчут" номинацияга Алдаана Бурцева (Уус-Алдан), "Иһитиннээх хомусчут" номина-

ция "Туоһабын төрөөбүт дойдубун" тойук конкурсулар дипломаннарынан Мария Викторова (Чурапчы), Алексей Никольев (Таатта) буолтулар. Лауреат аатын Александр Саввинов (Сунтаар), Данил Максимов (Таатта) уонча Кирилл Никифоров (Уһуһа-Бүлүү) ыһылар. Оттон Гран-при хаһаайкаһынан Нам улууһунтан Константин Тихонкин буолан убаһаан наҕараадалаһа.

Республикатаары ыһыах бөйр самай доһуһуулаах, кэһиһиллэх уонча кэрэ конкурсуна "Туһаларынаах ыһуурдаах Туһарыма Куо" кэрэччү куолар конкурстар буолла.

Конкурс П.А.Ойуунускай аатынан Таатта народнай театрыгар кыһа ыһылына. Дьон-сэргэ тоһуһу-тоһуу тоһуруста. Финалга 5 кыһа кэрийдэ. Валентина Кузьмина (Тоһо), Екатерина Протопопова (Таатта), Ирина Васильева (Чурапчы), Екатерина Потопова (Верхоленский), Аликса Саввинова (Таатта). Дьэ, бу кыһыттар таһааннарын ситэри аһы-дылар, таһа таһастарын көрдөрдүлэр, ыһыахтылар-туойдулар, боппуруостарга да эһиттэһэллэр. Конкурс астрада бөйр чарыһай сулуһа Ороһот, оһу тэһэ Васильев Борхосон иһлэн-саҕалаан ыһыттылар.

Бастына түһүмүһү, куруук буоларын күрдүк, кыһыттар бөйүлэрин билиһиннэрдүлэр. Олонхо ыһыаһар кэлбэт дьон быйыһылаан бары дараһы уустаан-ураннаан олонхо тыһынан бөйүлэрин тустарын кэһиһэллэр.

"Аһар талан дьуһура" талааны көрүү түһүмүһү кэрэччүлэр сөхтөрдүлэр дараһы, үөртүлэр дараһы. Валентина Кузьмина хомуска оһиһоон дьуһуһула, Екатерина Протопопова Платон Ойуунускай төрөөбүтэ 110 сылыгар анаан бөйүтэ суруйбут олонхотуттан быһа тардан олонхотто-тойуктаата, Ирина Васильева кэрэ куоһаһынан сахалы ыһылаан ыһылаах-хаһылаах ыһыс тыһыны сүүһүн сүүһүтэ, Екатерина Потопова олонхотто-быһа тардыһы тэһэ Аскалай Павлов "Аһаһыт" ыһытынан сүрэхтө-

ри сүүһүтэ, Аликса Саввинова тойук мааны-тын туойду, хомуска оһиһоон иһитиннэрдэ. Кэрэ куолар бары дараһы дэһиттэр таһааннаах жөһүтэр дьон бары көрөн-истэн итэҕэйдибит. Уһуһу түһүмүһү олонхо ыһыаһынаах боппуруостарга эһиһэттэ-тиһэр.

Салгыы кыһыттар сүктэр кыһы таһаһын уонча төрүт саха кыһыһы таһаһын таннан хаамыһылар.

Конкурс быйыһаар-ардыгар аарда нүмэрдэри көрдүбүт-иһиттибит, сэр-гэһэлэһтибит.

Эбиетин конкурс түмүгэ сарсыһыны күнүтэр – ыһыах саһылыгытын сиритэр-туомугар бөйүтэ бөйүтэ буолан, дьон-сэргэ барыта доһуһа кэһиһэ.

"Аһылаана Куо" аат Валентина Кузьминага иһиһилиһэ уонча өһнөөх төлөһи-зор бериһилиһэн наҕараадаланна. "Нары-аана Куо" үрдүк аатын бөйүтэ Чурапчы-быт кэрэ куоһа Ирина Васильева ылан өһнөөх (жидко-кристаллический) теле-визор бериһин тутта. Оттон республика-таары Олонхо ыһыаһын самай кыһаһы-бай "Туһаларынаах ыһуурдаах Туһарыма Куоһуула" талаһы таһа Таатта кыһаа Екатерина Протопопова буолла. Кини "Та-атта оройуона (улууһа)" МТ дьаһалтатын баһыһытын аатыһтын үрүт хомус иһиһи-биһиһиһэн, бастыһаан уонча Таатта-таары ыһыах управлениһын туруорууту-нан иһиһиһи сарыһаһаһан наҕараада-лаһа.

Тааттага буолбут улахан ыһыах на-роднай театрга тала-концерһан түһүмүһүнэ Мин саһаһар, ыһыах үчүтөй-дүк ааста. Тоһо да 30-тан таһа кэһиһи-ска тыһы кыһаһыһыһын иһиһи оһу кэ-рө иһиһи күнү Таатта ыһыах сиритэр аһаар-дым.

Наташа ГАВРИЛЬЕВА.

БОЛТОНГО-УБҮЛҮӨЙДЭЭХ ЫҢЫАХ

Бэс ыйын 21 күнүтэр Болтонго-РОФСР, Саха АССР народнай артиһа, Ленин ордены кавалера Виктор Афанасьевич Саввин төрөөбүтэ 100 сыһын туо-лууттар аналаах үбүлүөйдээх ыһыах буолла.

Ыһыахха Виктор Афанасьевич кы-рыһытара Айталина Викторовна Саввина, Варвара Викторовна Саввина, иһиттэ кыһа Юлиан Георгиевна Колмогорова, күгүөттэрэ Климентий Георгиевич Тура-лысов, Владимир Иванович Колмогоров, ар-тиһтар Анна Кузьмина, Ефим Степанов, Улуус Мунуһаһын председатели Григорий Викторович Саввинков, культура управлениһын начальнига Дмитрий Дмитриевич Попов, Чурапчытаары ис-дыһаа отделын кадр боппуруостарын салайааччыта Максим Кирилович Аммо-сов, о. д. а, ыһырыһылаах ыалдьыт быйыһыһын сырыттылар.

Ыһыаһы аһыа сэрэһи-туомун ыһ-тыһа сэттэ кыһыах кыһыттар, тоһу туруйа уолаттар салаһы үктэһи киирдилэр. Олохтоох культура дьэһтин дирек-тора Дмитрий Климентьевич Слепцов тойук туоһаан, алтыс этэн аал уотун аһа-та. Нэһиһиһ баһыһыла Николай Нико-лаевич Попов аарда тыһытэ, наҕараада-лары туттартаата. Ыһырыһылаах ыал-дьыттар аарда тыһытэһи, бөлөх туттар-таатылар. "Дьулуруйар Ньургун Боо-тур" олонхоттон театриализованнай пред-ставлениһи көрдөрүлүһүнэ Дьэһ кэргэ-һинэн концерт буолла. Уус-уран аһы-ыһа конкурсу тэһиһиһэ.

Түһүлгэлээн аһаһын кэһиһтэн хо-муур хаһаһайта, мас тардыһыһыттар, хаһаһайта, халаһаһаһа сүүрүүтэ күрөхтөһи ыһыһыһа. Сэргэх та-роһиһиһээх ыһыахха сымдыан дьон-сэргэ аһыһан тарҕаста.

Алексей СЛЕПЦОВ



"Дьуруһуй хомуһум" конкурсу кыһыһылаһа Наташа Федорова.

ТАК БЫЛО, ТАК БУДЕТ

В войне 1941 – 1945 гг. ретиналась судьба не только Оте-

Участие народа в борьбе с агрессором проявилось непосредственно на фронте, в тылу нематко-фашистской войске, в трудовой деятельности рабочих, крестьян, интел-

Сегодня все мы стали отчетливо понимать, что без сильной армии, не будет сильной и уверенной в себе Россия. Россия, которая не только заботит о тех, кто ценою жизни отстаивал её свободу и независимость, но и умеет учиться на горьком опыте собственной истории, умеет растить и воспитывать новые поколения своих беззаветных защитников, осяцать их так, чтобы в любом уголке планеты тоже не забывали после трагического сорок первого года был сорок пятый, светлый и победный. Так было, так будет.

Подполковник АЕРШОВ
военный комиссар Чувашского
и Татарского районов.

ИККИ УЛУУ КУОРАТ ОБОРОНАТЫН КЫТТЫЫЛААҒА

Александра Егоровна ОКОНЕШНИКОВА,
төрөлгүт кыялы, Чүй обла.

Ф.Ф.ЯКОВЛЕВА
УКБ профилактики

ДО ЯРФ ОАО «Ростсельхозбанк» в с. Чурапча.

Порядок и меры, принимаемые налоговыми органами для обеспечения поступления налоговых платежей с ФЛ

Всего по МРИ ФНС России №4 по РС(Я) задолженность по налогам с физических лиц по состоянию на 16.06.2008 г. составляет 12635 тыс. руб. из них по транспортному налогу с ФЛ – 9139 тыс. руб., по налогу на имущество с ФЛ – 1328 тыс. руб., по земельному налогу – 2168 тыс. руб.

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации по ст. 23, 45 налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги, встать на учет в налоговых органах. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате налогов досрочно. При неисполнении обязанности по уплате налога в установленный срок налоговым органом принимаются меры принудительного взыскания задолженности.

В соответствии со ст. 69, 70 Налогового Кодекса РФ направляется требование об уплате налога налогоплательщику при наличии у него недоимки. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога. Требование об уплате налога должно быть исполнено в течение 10 календарных дней от даты получения указанного требо-

вания. Требование об уплате налога направляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней от даты направления заказного письма.

Требование содержит подробные данные об основаниях взыскания налога, а также ссылку на положения закона о налогах, которые устанавливают обязанность налогоплательщика уплатить налог. Требование об уплате налога направляется налогоплательщику налоговым органом по месту его учета. Форма требования утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

При неуплате налога по требованию в установленный срок налоговый орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании налога за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банках и наличных денежных средств, в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога по ст. 48 Налогового Кодекса РФ.

Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика – физического лица или налогового агента – физического лица подается в арбитражный суд (в отношении имущества физического лица, зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя) или в суд общей юрисдикции (в отношении имущества физического лица, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя).

Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика может быть подано в соответствующий суд налоговым органом в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога. Рассмотрение дел по искам о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика производится в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика – физического лица на основании вступившего в законную силу решения суда производится в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве".

В случае взыскания налога за счет имущества налогоплательщика – физического лица или налогового агента – физического лица обязанность по уплате налога считается исполненной с момента его реализации и погашения задолженности за счет вырученных сумм.

А также налоговым органом принимаются дополнительные меры взыскания задолженности такие как, передача списка

недоимщиков – физических лиц в органы местного самоуправления для содействия по взысканию налогов с физических лиц.

По транспортному налогу постоянно проводятся собеседования с физическими лицами-недоимщиками. В целях обеспечения взыскания транспортного налога, а также принудительного исполнения исполнительных документов налогового органа в полном объеме и на основании соглашения "О порядке взаимодействия ФНС России и ФССП России по принудительному исполнению исполнительных документов" проводятся совместные выезды со службой судебных приставов.

Проводятся совместные совещания представителей налоговой инспекции и сотрудников ОГАОИ МВД. По итогам совещаний создаются налоговые посты в местах проведения пунктов техосмотра, включая совместные выезды в населенные пункты улусов. Постоянно функционируют налоговые посты в пунктах техосмотра, всем владельцам транспортных средств, посещавших пункты техосмотра, вручаются квитанции об уплате налога, а также налоговые уведомления на 2008 год.

Отдел урегулирования задолженности и обеспечение процедуры банкротства МРИ ФНС России №4 по РС(Я).

Чааһынай сирдээх, баай-дуол нолуогун төлөөччү биирдирдиз дьон истиилэригэр!

Бүтүгүн күнүгэ сири бас биллэһэ ыһыа сыһыттык турар. Сири байланы бас биллэһигэр ыһыт хаһаайын сир нолуогун туһунан билэрэ торростох.

Ол курдук, сири байланы бас биллэһигэр ыһыт сирэй Российскай Федерация Нолуок Кодексыгар олохуран, сири бас билээччи сир нолуогун төлөөччүлэринэн буолаллар. Бу туһунан сиһилии "Налоговый вестник" 2007 сыл ахсынны ый 14 күнүгэр 10 №-дээх сыһыарытыгар көрүн.

Мань таһынан, чааһынай дьон баай-дуол нолуогун төлүүллэр. Баай-дуол нолуога чааһынай бас билэр дьондээх, гаражаах, дьон олохтоо тутуулардаах (нежилой тутуу) баайы - дуолу регистрациялыыр орган онорбут паспортыгар олохуран, инвентаризационнай сыанатыттан ааһылар. Муниципальной тэриилэ сокуонутар олохуран, нэһиликтэр сессия уурааһынан олохтоох нолуоктары бигэрэтэллэр. Ол курдук, 2008 сылта ыһыаһыттык баай-дуол нолуогун ставкэлара сессия уурааһынан маньык бигэрэтэн тураллар:

Холобура, тутуу сыаната 350 000 солк буолуорун:

Рабочее наименование	Жаловый коэффициент			Налоговое обозначение		
	До 300 тыс. руб.	От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.	От 500 тыс. руб. и свыше	До 300 тыс. руб.	От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.	От 500 тыс. руб. и свыше
Адм МО "Алтанский поселок" с. Манааһы	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Архангельский поселок" с. Архангел	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Белогорский поселок" с. Тилин	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Белогорский поселок" с. Харылап 2.	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Богородский поселок" с. Манааһы	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Ботанический поселок" с. Килэти	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Октябрьский поселок" с. Дьон	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Мугулайский поселок" с. Маркитин	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Солнечный поселок" с. Манааһы	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Славянский поселок" с. Улуу Килэти	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Телефонный поселок" с. Тилин-Дьон	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Халдунский поселок" с. Юрков Килэти	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Халдунский поселок" с. Туру Килэти	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Халдунский поселок" с. Дьон	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Халдунский поселок" с. Харылап 1	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Чаварский поселок" с. Тилин	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
Адм МО "Чурапчинский поселок" с. Чурапчи	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5

350 000 * 0,3% = 1050 солк. буолар. Бу ааһылыгыт нолуок сууматын икки тэн дьонун үлүсүн - балаан ыйын 15 күнүгэр уонна сэттэһи ый 15 күнүгэр дьэри хойутаппакка баай - дуолу регистрацияламмыт сиритэр олохтоох бюджетка төлөөлүлэр.

Баай-дуол нолуогар коруулар ыһыталар:

Российскай Федерация 2005 сыл тохсунньу ый 1 күнүгүн көннөрүлөн киллэриллибит "Биирдирдиз дьон баайыгар - дуолутар" сокуонун 4 N-дээх ыстатыйатыгар уонна олохтоох нэһиликтэ сэттэһи депутаттарын быһаарыааларынан ыһыаһыттык чөлчөтөһүлэригэр олохуран, пенсионердар, 2004 сылта дьэри 1-2 группалаах, ону тэнэ 3 степеннээх үлэр хааччахтаһыаһыттыах инбалииттэска тахсыбыт уонна төрүөхтөрүтэн ыһа инбалииттар, Советскай Союз, Российскай Федерация геройдара, ону тэнэ Слава орден 3 степеннэ толору кавалердара, Ада дойдуга Улуу сарыгин уонна тыыл бэтэрооннэра, байыаннай уонна государственнай сулууспата эбэһиһтэригэр толору сылдан аһыттыахтар төрөһүттэрэ, көргөттөрө 100 быһыаһын босхолоннолор.

Итинник чөлчөтөһүтүгү туһаммат дьон нолуок инспекциятыгар үлэ киниһиктиин, инбалииттэ тахсыбыт ыһыаһыттык кыһыаһыаан, олохтоох дьаһалтага бигэрэттэһэр аһаллаххытты, чөлчөтөһүлэригэр ааһылааллар.

Бу баай-дуол нолуогун регистрационнай органнарынан регистрационнай хаһаайын төлүүхтээх, өскөтүн онгоһулурут регистрация сибидиантиситытыгар хаһаайын нолуок ортотуулар бэриһиллээх буолуорун, нолуогу төлөөччүнэн нэһиликтэ олохтоох дьаһалтатын таһыгар бэриһиллээх буолуорун, нолуогу төлөөччү чөлчөтөһүлэригэр сибидиантиситытын нолуогу төлөөччү чөлчөтөһүлэригэр регистрационнай буолуорун.

Мань таһынан, өскөтүн, тутуулар икки кили аатыгар (дильевой) регистрационнай буолуорун нолуок уопсай сууматын икки тэн дьонун үлүсүн төлүүллэр.

К сведению всех налогоплательщиков!

Налоговая инспекция доводит до Вашего сведения, что со второго квартала 2008 года действует ООО "Такском", который является специализированным оператором связи регионального сегмента Системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи на территории РС(Я). Региональным представителем компании "Такском" на территории РС(Я) является ЗАО "Будимир" г. Якутск, где уполномоченным представителем является Андреев Александр Будимирович (4112)36-71-18, 8-924-170-17-24; 677027, г. Якутск, ул. Петровского, д. 19, оф. №4.

Сведения о специализированных операторах связи размещены на сайте Управления в разделе Налоговая отчетность/ Система представления налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи (<http://www.r4.nalog.ru>).

МАХТАНАБЫТ

Биллэри күнүгэ иһэбит, тапталлаах кэрэним, истин эбэбит Розалия Кузьминична Максимова ыһа ыйын 15 күнүгэр соһуулардык, тапталлаахтук күн сириттэн өлөн туорабыт ыраахан күүмүтүгэр куус-кама, өйбүл-тирээх буолбут, моральной-материальной кэмэни анарбут истин, чөлүс дьоммутугар, аймакстарбытыгар Сергей Смирниковка, Григорий Викторович, Прасковья Петровна, Альбина, Иннокентий, Август, Матрена, Виктор Смирниковтарга, М.Г.Смирниковтарга, И.М.Павловтарга, Г.П.Кардашевскайга, В.С.Максимовтарга, А.Н.Максимовтарга, Алла, Максим Сидцевтарга, С.В.Сидцевтарга, Татьяна, Евдокия Сидцевтарга, Н.М.Кардашевскайга, Т.Н.Алексеевтарга, Елена, Тимофей Наговицыннарга, Мария, Иннокентий Матвеевтарга, М.Н.Захаровтарга, Анастасия, Назар Егоровтарга, тубдиспансер кыһабынай бырааһыгар Иван Иванович, Тамара Михайловна Гуляковтарга, тубдиспансер бары коллективтарга, А.М.Старостинна, Г.М.Павловтарга, А.М.Борзосановтарга, Валентин, Людмила Матвеевтарга, Валерий Христофорович, Владимир Христофорович дьэ кэрэһтэригэр, К.Н.Федоровтарга, Надежда Ивановна, Михаил Петрович Кардашевскайдарга, Б.Г.Дьяковтарга, Н.Н.Местниковтарга, Г.Г.Григорьевтарга, К.Е.Захаровтарга, Н.М.Захаровтарга, балтыларбытыгар, эдьилдэрбитигэр П.М.Старостиннага, М.Д.Павловтарга, Р.Д.Борзосановтарга, М.Х.Бекеновтарга, Е.Х.Матвеевтарга, Нюрауна, Анатолий Макаровтарга, Настя Федоровтарга, С.П.Павловтарга, Александр, Петр Максимовтарга, Римка, Иван Максимовтарга, Клар, Евдокия Максимовтарга, иһэбит, эбэбит дьүөгэлэригэр Евдокия Жеремеева, Мария Григорьевтарга, Татьяна Корникова, Любовь Неустроевтарга, Анастасия Платоновтарга, Анна Павловтарга, ыһа ыһааларбытыгар Лангеловтарга, Решетниковтарга, Захаровтарга, Макаровтарга, Ермоловтарга, Лазаревтарга, Корякиннарга, түүлэбит салааһаҕытыгар Анастасия Васильевтарга, иһэбит билэрэ үөрэммитэригэр Т.Г.Сидцевтарга, Е.А.Пастышевтарга, цэргэ кэмэ иһэбит бары билэрэ бытабай комбинатка үлэһит дьүөгэлэригэр, А.П.Старостинна, Л.В.Ефремовтарга, Одылуун нэһилигэни бары алаастаахторугар, ЧРОСИО коллективтарга, билэрэ үөрэммит олохторугар, билэрэ үлэһит коллективтытыгар уонна А.Е.Аммосовтарга, А.Е.Григорьевтарга, С.Д.Пестерева, А.В.Куликина, Р.Г.Трофимова, Д.С. коллективтарга истин, иһэбит тапталыттын тиздэбит.

Баарабыт кытаанах доруобууһу, үгүс үөрүүнү-күтүүнү, истин сыһыаны, ыраас халлааны, үлүн үлэни, толору дьолу.

Кэрэни, олохтоо, сирдээх.

БИЛЛЭРИИЛЭР

Налоговая декларациятыгар өтөрүбүн уонна туттарабын. Росгосстрах дьэти. Билэр тел: 41-682 (үлэ), 43-251 (дэри), МТС-231-58-35 КМ.Катайкинна.

х х х

Учугуй туруктаах УАЗ бортовий массыына, ЗПТС4 транспорттык, 80 устуу буруус мань аһыаһыттык.

Билэр тел: 41-614 (дэри), МТС-271-16-19.

х х х

2-х, 2,5-х хаптаһын аһыаһыттык.

Билэр тел: 41-910 (үлэ чааһын кэһиһтэри), МТС-101-32-79.

х х х

Самсон U-600 сотовый телефон улуустаагы үөрэх управлениетын территориялар сүтэ. Бортовий раздаточный, пароллаах. Ым булбут МТС-297-07-04 төлүүһүнэ маньаа биллэрэһиһэр көрдөһүт.

х х х

Сайттык кэмэ педагогическай үөрөхтөх, медицинскэй эрүүнү аастыт, оҕор сыһыт, куура дьаһалт суох өр кэрэһтүүтү аһыаһыт.

Билэр тел: 42-105 (үлэ чааһын кэһиһтэри), МТС-290-39-16.

х х х

Продается УАЗ микроавтобус категории "В" инвентар 2007 года выпуска. Пробег 32 000 км. Цена 250 тысяч рублей. Обр. по тел: МТС-226-35-05.

ЭБЭРДЭЛИИБИЙТ!

Күндү кыыспытын, кэргэммин, ийэбитин, убаастырыптыгыр эдэибиитин, үрдүк категориялаах быраас, участковой терапевт **Марфа Афанасьевна ПОПОВАНЫ** "Россия дарубуяатын дарыстабылын туйгуна" үрдүк ааты ылбыкынан итиитик-истинник эбэрдэлиибит!

Эн үлэбэ ситишилэргинэн, дьонго-сэргэбэ үтүө сыһантынан, эйбэс майгыгынан астынабыт, кизн пугтабыт.

Баарабыт өссө да таһаарылаах үлэни, чэигэн-чэбдик дарубуяаны, үгүс үөрүүнү, дьолу-саргыны!

Ийэн, кэргэмин, оҕолорун, биригэ төрөөбүттэрин, кинилэр дьэ кэргэптэра.

Чурапчы улуунун дьонун-сэргэтин, Сахабыт сиригэр, ону аһан урукку ССРС-ка тийиэ билибит, бастын үлэлээх-хамнастаах **Эрилик Эристин** аатынан колхозпут тэриллбитэ 50 сыллаах өрөөйдөөх үбүлүүнүн итиитик-истинник эбэрдэлиибит!

Эрилик Эристин аатынан колхоз-совхоз үрдүк таһаарылаахтык үлэлээн аастыт историята инникитин дараны эдэр көлүнэлэри үлэбэ, алааххо итиигэ үтүө холобур буолуоҕа уонна үгүс кыайыларга, ситишилэргэ ыннара сүлүс буола туруоҕа дьэ эрэбин.

Холтоҕо, Хадаар, Хайааһыт, Чакыр нэһиликтэрин алаастаахтарыгар дьолу-саргыны, түмсүүлээх буолууну, байылыат ологу, үйүлээх сайыны, үрүтүнабы баарабын! Чэигэн-чэбдик, үтүө ситишилээх буолун!

А.Н.МАКСИМОВ,

СР Государственной Мунньабын (Ил Түмэн) 31 №-дээх (Тоотто-Чурапчы) бөлүбүдүр уокуругун депутата.

Холтоҕо нэһиликтэрин төрүттөөх Дьоксуускай куорат олохтоор

ПИНТИН Константин Давыдович эдэр сыйыгар коммуналностук үлэстүүннүстүгэр Елена Павловна, убайыгар Александр, бары аймактарыгар дьонго кутуруулаахтык тэрдэбит.

Холтоҕо нэһиликтэрин дьаһалтата

Кутурууларын тэрдэллэр:
- Пинтин Константин Давыдович соһуулардык олохтоо барытынан эиэстэргэр, убайыгар, аймактарыгар биригэ үөрөмүгү өлүккө. Сылан орто оскулатын 32-с сылуна.

- Тапталлаах уола Пинтин Константин Давыдович соһуулардык олохтоо туорабытынан эиэстэргэр Пинтина Елена Павловна Г.П. Бакларин аатынан Сылан авторскай орто оскулатын коллективна.

- Пинтин Константин Давыдович соһууку күн сириттэн барытынан эиэстэргэр Андреева Прасковья Павловна, биригэстэргэр Семин Иннокентьевичка, адылгыгар Хадаар нэһиликтэрин дьаһалтатын экономистыгар Пинтина Марфа Павловна, бары аймактарыгар Хадаартан, Болтооттон, Диринтан Андреевтар.

Чурапчыттак төрүттөөх Дьоксуускай куорат олохтоор

ГУЗНЕВА Клара Прокопьевна бэс ыйын 17 күнүгэр үлүн ыарахан ыраахтан албутун курутуулан туран билэр дьонутар иһитиннэрбит.

Эдэибиэ Марин Прокопьевна, оҕолоро, аймактара.

Кутурууларын тэрдэллэр:
- Клара Прокопьевна күн сириттэн барытынан адылгыгар Островна Егорьевна, биригэстэргэр Карл Васильевичка, чутас аймактарыгар биригэ үөрөмүгү үлэстүүннүстүгэр 1963 с. оскулатын бүтэрбит ХХХ алыуус, чутас дьуөгүгэр Еватерия Михайловна Романова.

- Клара Прокопьевна олохтон туорабытынан оҕолорутар, эиэстэргэр, адылгыгар Марин Прокопьевна Макарова чутас ыаллара.

- Клара Прокопьевна күн сириттэн барытынан оҕолорутар, эиэстэргэр, чутас аймактарыгар улуустары күнн бэлэһин административта, профкома.

Юстиция ветерана, ар сылларга судууланан үлэстөөт

ПОПОВ Сидор Дмитриевич

күн сириттэн барытынан биригэ үлэстөөт кэргэптэргэр балтыгар Любовь Дмитриевна Барановна, Анна Ивановна Барановна, тыа хаһаайыстыбатын управлениетын начальнигыт олобуулаачы Владимир Михайлович Андреевскайга кутуруулаахтык тэрдэбит.

"Чурапчы улуун (оройуона)" МТ дьаһалтата, оройуоннары сибистэ.

Кутурууларын тэрдэллэр:

- Сидор Дмитриевич олохтон туорабытынан биригэ үлэстөөт дьонутарутар Анна Ивановна Барановна, Владимир Михайлович Андреевскайга үлүүс дьаһалтатыгар биригэ үлэстөөт дьуөгүгэр, табаарыстара.

- Сидор Дмитриевич олохтон туорабытынан балтыгар Любовь Дмитриевна Барановна, илал оҕолорутар, Анна Михайловна, Василиха Михайловна дьэ кэргэптэргэр, Владимир Михайлович Андреевскайга Дьоксуускайтан, Чурапчыттан И.Н.С.Т. Кынаахтар, мөһүгэр оҕолор, Арылаахтан Захаровтар, Иеватар, Дьоксуускайтан Куликовтар, Дьыкытар, Байыгэстэ Артамысатар дьэ кэргэптэра.

Биригэ үлэстөөт дьуөгүгүтүгар Галина Федотовна Тюкова таптылар кэргэп.

СИБЦЕВ Михаил Васильевич

олохтон туорабытынан кутуруулаахтык тэрдэбит.

"Чурапчы поссокоматыгар биригэ үлэстөөт дьуөгүгэр.

Кутурууларын тэрдэллэр:

- Михаил Васильевич күн сириттэн барытынан адылгыгар Валентина Михайловна, кутуруутар, эиэстэргэр, оҕолорутар, аймактарыгар, кэргэптэргэр биригэ үөрөмүгү табаарыстара.

Тапталлаах кэргэни, адылгыт Ойулуунтан төрүттөөх Хадаар нэһиликтэрин олохтоор

МАТВЕЕВ Афанасий Семенович

соһуулардык күн сириттэн барытынан курутуулан туран билэр дьонутар, табаарыстарыгар иһитиннэрбит.

Кэргэни оҕолоро, күтүмтэ.

Кутурууларын тэрдэллэр:

- Афанасий Семенович олохтон туорабытынан кэргэптэргэр Зоя Иннокентьевна, оҕолорутар, аймактарыгар "Хадаар нэһиликтэ" МТ дьаһалтата.

- Тапталлаах оҕон, бараппыт, убайыт, Хадаар нэһиликтэрин олохтоор Матвеев Афанасий Семенович олохтон туорабытынан курутуулан туран кэргэптэргэр Зоя Иннокентьевна, оҕолорутар биригэ төрөөбүттэра, кинилэр дьэ кэргэптэра, иһитэ Александра Афанасьевна.

СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАТИТЕ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО

В результате реформы жилищно-коммунального хозяйства, многие регионы в России перешли на самооплатимость, т.е. себестоимость коммунальных услуг полностью оплачивается жильцами, наша республика, пользуясь дотацией от государства.

По нашему улусу доля оплаты населением коммунальных услуг составляет 52% от себестоимости продукции, но и эти меры принятые государством не помогают уменьшить долг населения за коммунальные услуги.

По нашему улусу задолженность за коммунальные услуги на 1 июня 2008 г. составляет 1,5 млн.

Список должников за коммунальные услуги (с. Чурапча)

Ф.И.О. Адрес

Захарова Н.С. Ленина 16 кв. 9
Макарова А.А. Ленина 16 кв. 7
Басанова С.А. Ленина 18 кв. 1
Попов Д.Д. Ленина 18 кв. 10
Федорова Н.М. Ленина 18 кв. 14
Старостина М.П. Ленина 18 кв. 15
Никитин Д.Д. Ленина 18 кв. 16
Дюдорев С.С. Ленина 20 кв. 8
Пестерев В.Н. Ленина 20 кв. 4
Ильиринов В.В. Ленина 107
Платонов К.Д. Ярославского 18 кв. 11
Смирникова С.С. Ярославского 10 кв. 3
Попов В.Д. Ярославского 12 кв. 1
Дюдорев М.П. Ярославского 14 кв. 1
Покосов В.В. Ярославского 22 кв. 3
Никитин И.И. Ярославского 38 кв. 7
Корсаков С.П. Ярославского 42 кв. 2
Наговицына М.Т. Ярославского 46 кв. 3
Захаров Ф.А. Артемьева 25 кв. 1
Герасимов О.Е. Артемьева 25 кв. 2
Филиппова М.Н. Артемьева 25 кв. 9
Михайлова З.Д. Константинова 28
Аммосова М.Н. Константинова 24
Савин А.А. Красильникова 41
Шадрина О.В. Корсаки 12 кв. 1
Иванова М.А. Ленина 34 кв. 1
Пудов В.П. Ленина 60
Белобобов М.Н. Ленина 33
Брыляев С.П. Олимпийская 10
Филиппов Ю.А. Олимпийская 2
Пестерев Г.А. Сокольников 18
Васильев Г.М. Карла Маркса 36 кв. 2
Толстоухова М.П. Сокольников 3
Турапчанова Т.П. Сокольников 8
Иванова Н.Д. Западная 10
Арзунова С.И. Западная 12
Брыляев Д.С. Западная 14
Смирникова Л.П. Западная 18
Савин П.В. Западная 24
Степанов О.Г. Западная 9
Данилов С.С. Петровского 2

Коркин Д.П. Петровского 35 кв. 1
Захарова А.П. Дзержинского 17 кв. 4
Федоров К.В. Курортная 8
Абрамова Т.М. Курортная 5 кв. 6
Софронов И.П. Курортная 5 кв. 9
Сивцев М.Н. Ойунского 28
Иванова М.П. Ленина 16 кв. 10
Владимир И.Е. Ленина 16 кв. 14
Жорков Г.В. Ярославского 52 кв. 9
Никитин В.В. Красильникова 41 кв. 1
Афанасьева А.К. Артемьева 21 кв. 3
Покосов Р.В. Константинова 15 кв. 4
Сивцева Е.Д. Константинова 21 кв. 10
Макарова М.Н. Константинова 19 кв. 3
Иванов С.С. Тракторная 8 кв. 4
Аммосов М.Г. Ленина 42 кв. 2
Патлова Р.С. Ленина 49 кв. 8
Пестерев М.А. Ленина 49 кв. 11
Васильева М.С. Ленина 49 кв. 13
Павлушский К.Д. Константинова 29 кв. 1
Миронов Е.А. Константинова 29 кв. 4
Шеломов И.П. Константинова 29 кв. 6
Миронова Т.К. Константинова 29 кв. 8
Сыжикова У. Корсаки 1 кв. 10
Колесов И.Л. Корсаки 1 кв. 11
Карпузова Е.Ф. Корсаки 1 кв. 12
Спирidonov Т.П. Корсаки 1 кв. 8
Покосов И.М. Корсаки 3 кв. 6
Дьячкова Н.В. Константинова 27 кв. 4
Иванова М.П. Константинова 27 кв. 5

Список должников за коммунальные услуги (наследя)

Ф.И.О. Адрес

Новгородова М.И. Сылан
Корсаки Х.И. Сылан
Находкина Л.И. Сылан
Перинова Е.И. Сылан
Макарова К.Г. Сылан
Окоченникова Т.И. Сылан
Макарова А.М. Сылан
Карлашевский А.И. Сылан
Артемьев С.С. Сылан
Попов К.К. Мындагай
Абрамов С.С. Мындагай
Ветарин Г.Д. Мындагай
Герасимов М.М. Мындагай
Анисимов И.В. Мындагай
Дьячкова В.В. Мындагай
Павлов С.С. Мындагай
Иустинова М.К. Мырыла
Романова А.Г. Мырыла
Брыляева Т.Т. Мырыла
Савин П.Д. Мырыла
Покосов Н.Н. Мырыла
Миронова Л.И. Чакыр
Поталова П.Н. Чакыр
Доросова А.И. Чакыр
Тимофеева Е.М. Чепара

Ноера В.М. Чепара
Пестерев Н.М. Чепара
Ефремова А.Е. Чепара
Лукин П.Д. Хадаар
Давыдова М.П. Хадаар
Николаев И.Е. Хадаар
Захарова Л.А. Хадаар
Пинтина М.П. Хадаар
Олосова М.В. Хадаар
Соловьева Н.М. Хадаар
Дюдорев В.С. Хадаар
Березина В.В. Хадаар
Лукин И.П. Хадаар
Попов Е.В. Кытанах

Леонтьева М.С. Кытанах
Любимова И.П. Кытанах
Игнатьев П.И. Кытанах
Титова С.П. Кытанах
Давыдова Е.Г. Кытанах
Артемьева Д.Е. Мугудай
Перминова Л.Д. Мугудай
Федорова А.А. Мугудай
Терентьев И.И. Мугудай
Сивцев Н.Н. Мугудай
Сотолова А.С. Мугудай
Толстоухова А.И. Мугудай
Иванова Е.П. Хатылы
Давыдова О.С. Хатылы
Эверстова Е.Р. Хатылы
Петрова Р.П. Хатылах
Сивцев Н.В. Хатылах
Собакин Е.Г. Хатылах
Митин Н.Ф. Хатылах
Горохов Р.И. Хатылах
Борисова Л.В. Хатылах
Покосов В.М. Хатылах
Герасимов В.П. Хатылах
Борисов Г.П. Хатылах
Борисов В.П. Хатылах
Михайлова Д.Т. Хатылах
Павлова С.П. Хатылах
Попов Р.Д. Арылах
Гоголева М.В. Арылах
Седельцев Д.К. Арылах
Андреева Л.М. Арылах
Сорокулова С.Б. Толон
Павлова А.Г. Толон
Дьячкова В.Р. Болтоно
Софронов О.И. Болтоно
Попова Н.А. Болтоно
Михайлова Л.И. Болтоно
Попов Н.Н. Болтоно
Брыляев Д.С. Болтоно
Ушарова В.К. Кыдал

Если потребитель по каким-то очевидным причинам не может заплатить всю сумму задолженности сразу, то есть возможность ее погасить, путем реструктуризации.

Для этого должник приходит на свой участок «Коммунального» и пишет заявление о рассрочке погашения задолженности. В этом случае подписывается договор-обязательство, где суммарная задолженность будет распределена на определенный срок и составлен график, согласно которому должник будет обязан выплачивать за полученные услуги и за текущие, ежемесячно оказываемые услуги. Если потребитель нарушает график платежей, то в 3-дневный срок материалы передаются в суд для взыскания задолженности в судебном порядке, и согласно «Порядка прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии потребителям при неоплате задолженности (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 05.01.1998 г. за №1 будет проведено ограничение в потреблении тепла и оказания ЖКУ. Подача услуг возобновляется после 100%-го погашения задолженности и оплаты услуг по подписанному и только в этом случае, обязанности и права сторон по заключенному договору возобновляются. Поставщик услуг не обязан поставлять потребителю недополученные в результате введения ограничения или прекращения подачи количества энергетических ресурсов.

Такие жесткие меры вводятся в связи с недостаточным сбором квартплаты от населения, доход от которых должен идти на строительство и восстановление объектов ЖКУ республики, что обеспечивало бы качественное обслуживание самих потребителей.

Учитывая то, что жилищный фонд находится в ветхом состоянии (доля ветхого жилищного фонда составляет 2,2%), ГУП ЖКХ сполне предоставляет качественную услугу, нет возможности полноценно поддерживать в надлежащем состоянии технологическое оборудование, источники теплоснабжения, сети тепло-водоснабжения, канализации, очистные сооружения, проводить плановые текущие и капитальные ремонты, обновлять оборудование.

В случае продолжения роста задолженности об улучшении качества услуг не может идти и речи.

Убедительно просим, своевременно оплачивать за потребленные тепло и ЖКУ. Тем самым вы помогаете становлению и улучшению работы ЖКХ, что в свою очередь отражается на повседневную жизнь каждого жителя нашего улуса.

Чурапчинский участок

филиал «Коммунального»

ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Редактор - директор: А.А. ЗАХАРОВ.
Редактор - директор: солбуйааччы, эппинтир секретари,
сурдук отдела - Г.И. ПОЛУСКИНА.
Экономика, спорт, тыа хаһаайыстыбатын отдела - А.М. СЛЕПЦОВ.
Култура, политика, быраах отдела - О.В. ЖИРКОВА.
Уорак, доруобуйа харыстабыл отдела - А.М. АДАМОВА.
Ыччат, оҕо-аймах отдела - Н.Н. ГАВРИЛЬЕВА.
Верстальщик - Э.И. ХОМУС.
Корректор - В.Н. ПЕТРОВА.
Бэчээтвэччи - Д.И. СЕМЕНОВ.

Тэрийэч таһаараччылар: СР Правительствата, Чурапчы улуунун "Сага олох" редакционнай-издательской холбоһук государственной учреждение. Маассабай информация средствлары туһунан РФ Сокууннарын тутуууну контуруоллуур уонна регистрациалыы РФ бачакка СР региональной управлениетыгар 2003 с. бэс ыйын 20 күнүгэр регистрациаламмит нумэра - ПИ №19-0423.

ААДЫРЫСЫП: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а".
Телефонорбут редактор - 41-332, отделлар - 41-265, 41-358.
E-mail: Osanaoloh@churap.sakha.ru

Сага олох

Автор сурутар эппинер саага редактори позитивтар калган септубай буолбуттар. Сурутар ыйылар чакылар кырданактарыгар эппинерни автор тус байыа суру.